



Xikochimani o ne a phakela thata mo mosong oo.

E ne e le motho wa ntlha kwa boemelabeseng le kwa renkeng ya dithekisi.

E ne e le leeto la ntlha Xikochimani a le tsaya a le esi.



O ne a ya kwa go nstatemogolo wa gagwe, Galela kwa toropong.

Ka bonako, monna a bitsa maina a mafelo ao Xikochimani a a tIwaetseng.

“Tlayang, bese e a tsamaya!” ga bitsa monna.



Bese e ne e setse tletse. Xikochimani a emela gore palo ya thekete ya gagwe e bidiwe.

Mosimane o ne a thibile matseno a bese.

Xikochimani a fela pelo.





Madulo a ga Xikochimani mo beseng a ne a le fa letlhabaphefong, go bapa le baratani Rhulani le Madzivandlela.

Go ne go le bolelo thata mo beseng.





Barekisi ba ne ba tla ka go latelana mo beseng, modumo wa bona o ne o thiba ditsebe.

Ba ne ba rekisa dinotsididi, dipanana, dimonamone, dinama, le diseneke dingwe.



Madzavandlela a ntsha madinyana mo sehubeng sa gagwe, mme a reka leungo mo monneng wa sefathego se se edileng.

O ne a baya buka ya gagwe fa fatshe mme a simolola go le natha, le mo natefela.



Mokgweetsi wa bese o ne a tsena mo beseng. O ne a dumedisa bapalami. “Repang le itumeleleng leeto,” a goeletsa mongwe le mongwe.

Mzamani a boeletsa lefoko lengwe le lengwe le mokgweetsi a le buileng!





Tsela ya go ya kwa toropong e ne e le telele e nyokanyokela.  
Xikochimani o ne a kgathliwa ke go bona lefelo le ntse le  
fetoga fa bese e ntse e tsamaya.



Go ne go sa ntse go le mogote mo beseng fa letsatsi le wela.  
Batsayaleeto ba ne ba fufuletswe ba otsela.

Rhulani o ne a tshwere kgetsana ya gagwe thata fa a  
tshwarwa ke boroko.




Xikochimani, Rhulani le MadzIvandlela ba ne ba thulamela botlhe ka bonako.

Madzivandlela o ne a gonela kwa godimo.

Ba ne ba thulametse tota fa bese e tsamaya mo bosigong.





Seatla se ne sa tshikinya legetla la ga Xikochimani ka bonolo. A ba a kgona go tsoga.

“Ke seteišene sa bofelo se, o ya kwa kae?” ga botsa monna yo o fa morago ga Xikochimani.



Xikochimani a fologa bese.

A se ke a bona difatlhego tse a di tlwaetseng.

O ne a ipolelela a re, “Nna ke Xikochimani wa ga Rhulani wa Galela wa Xihimu. Ke tla goroga kwa legang la ga ntatemogolo.”